



<b>Šifra predmeta:</b> GUO/102	<b>Naziv predmeta:</b> Školska geografija i geografsko obrazovanje		
<b>Ciklus:</b> III	<b>Godina:</b> I	<b>Semestar:</b> I	<b>Broj ECTS kredita:</b> 7
<b>Status:</b> Izborni	<b>Ukupan broj sati:</b> 45 Predavanja: 30 Vježbe/Istraživački seminar:15		
<b>Učesnici u nastavi:</b>	Nastavnici i saradnici izabrani na oblast kojoj predmet pripada.		
<b>Preduslov za upis:</b>	/		
<b>Ciljevi predmeta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- upoznavanje studenata sa savremenim geografskim obrazovnim procesom, njegovim značajem i metodama transfera geografskih sadržaja u školskoj geografiji,</li><li>- upoznavanje studenata sa općom implementacijom geografskog obrazovanja u svim oblastima sa posebnim akcentom na obrazovni sistem u osnovnoj i srednjim školama,</li><li>- upoznavanje studenata sa značajem geografije kao općeobrazovnog i nacionalnog predmeta.</li></ul>		
<b>Tematske jedinice:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Geografija i sistem geografskih nauka i njihov položaj u savremenim sistemu nauka i naučnim klasifikacijskim sistemima.</li><li>2. Teorijska i primjenjena geografija - ciljevi, zadaci, podjela, položaj i njihov značaj u savremenom sistemu nauka.</li><li>3. Školska geografija - pojam, definicije, ciljevi, zadaci, podjela i savremeni koncept školske geografije.</li><li>4. Naučno - stručne osnove nastavnog predmeta geografije. Savremeni odgojni, obrazovno-spoznajni i funkcionalni zadaci u nastavi školske geografije.</li><li>5. Geografski kurikulumi u osnovnoj i srednjim školama u Bosni i Hercegovini i izabranim evropskim državama.</li><li>6. Geografija kao opće obrazovni i nacionalni predmet.</li><li>7. Položaj geografije u sistemu nastavnih predmeta u osnovnoj školi u Bosni i Hercegovini i izabranim evropskim zemljama.</li><li>8. Implementacija savremenih geografskih spoznaja u postojećim nastavnim planovima i programima geografije u osnovnoj školi u Bosni i Hercegovini.</li><li>9. Položaj i značaj geografije u sistemu nastavnih predmeta u srednjim školama u Bosni i Hercegovini i izabranim evropskim zemljama.</li><li>10. Implementacija savremenih geografskih znanja u postojećim</li></ol>		



	<p>nastavnim planovima i programima geografije u gimnazijama i stručnim školama u Bosni i Hercegovini.</p> <p>11. Savremene geografske spoznaje i njihova implementacija u programima dodatne nastave u osnovnoj školi u Bosni i Hercegovini.</p> <p>12. Savremene geografske spoznaje i njihova implementacija u programima dodatne nastave u srednjim školama u Bosni i Hercegovini.</p> <p>13. Analiza i interpretacija postojećih geografskih sadržaja iz oblasti zaštite životne sredine u postojećim nastavnim planovima i programima geografije u osnovnoj i srednjim školama u Bosni i Hercegovini i mogućnosti primjene savremenih geografskih spoznaja iz ove oblasti.</p> <p>14. Analiza i interpretacija postojećih geografskih sadržaja iz oblasti turizma u postojećim nastavnim planovima i programima geografije u osnovnoj i srednjim školama u Bosni i Hercegovini i mogućnosti primjene savremenih geografskih spoznaja iz ove oblasti.</p> <p>15. Analiza i interpretacija postojećih geografskih sadržaja iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja u postojećim nastavnim planovima i programima geografije u osnovnoj i srednjim školama u Bosni i Hercegovini i mogućnosti primjene savremenih geografskih spoznaja iz ove oblasti.</p>
<b>Ishodi učenja:</b>	<p><b>Znanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- analizira i interpretira postojeće geografske sadržaje iz oblasti regionalnog i prostornog planiranja, turizma i zaštite životne sredine u postojećim nastavnim planovima i programima geografije;</li><li>- analizira geografske kurikulume u osnovnim i srednjim školama.</li></ul> <p><b>Vještine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- implementira savremene geografske spoznaje u postojećim nastavnim planovima i programima;</li></ul> <p><b>Kompetencije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- samostalno učestvuje u izradi geografskih kurikuluma u osnovnoj i srednjim školama.</li></ul>
<b>Metode izvođenja nastave:</b>	Multimedijalno izlaganje i razgovor (predavanje); istraživački samostalni rad studenata i zajednička analiza (istraživački seminar/projekat, projektni zadaci).
<b>Metode provjere znanja</b>	<p><b>Provjera znanja – kriterij:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Teoretske osnove primjene GIS-a u savremenim geografskim</li></ol>



<b>sa strukturom ocjene<sup>1</sup>:</b>	istraživanjima: max 25 – min 14 bodova 2. Praktično poznavanje naprednih GIS modela i alata u savremenim geografskim istraživanjima: max 25 – min 14 bodova 3. Samostalni istraživački rad sa usmenom verifikacijom: max 50 – min 27 boda Ukupno 100 bodova, uslov za prolaz: 55 bodova
<b>Ocjenvanje:</b> <b>Ocjena E CTS ocjena</b>	<b>Broj bodova</b>
10 (A) izvrstan	95 - 100
9 (B) odličan	85 - 94
8 (C) vrlo dobar	75 - 84
7 (D) dobar	65 - 74
6 (E) dovoljan	55 - 64
5 (F,FX) nedovoljan	<55
<b>Literatura<sup>2</sup>:</b>	<b>Obavezna:</b> 1. Matas, M. (1998): Metodika nastave geografije, HGD Zagreb. 2. Matijević, M.-Radovanović, D. (2011): Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb. 3. Terhart, E. (2001): Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb. 4. Curić, Z. (2001): Multimedija u nastavi geografije, Metodika br. 2-3

<sup>1</sup>Struktura bodova i bodovni kriterij za svaki nastavni predmet utvrđuje vijeće organizacione jedinice prije početka studijske godine u kojoj se izvodi nastava iz nastavnog predmeta u skladu sa članom 64. st.6 Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

<sup>2</sup> Senat visokoškolske ustanove kao ustanove odnosno vijeće organizacione jedinice visokoškolske ustanove kao javne ustanove, utvrđuje obavezne i preporučene udžbenike i priručnike, kao i drugu preporučenu literaturu na osnovu koje se priprema i polaze ispit posebnom odlukom koju obavezno objavljuje na svojoj internet stranici prije početka studijske godine u skladu sa članom 56. st 3. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo